

ETH HARO D'ARTIES



**ES HÈSTES DETH HUEC DES PIRENÈUS
DECLARADES PATRIMÒNI IMMATERIAU DERA
UMANITAT PERA UNESCO**

José Antonio Bruna Vilanova
Arties, 2016

ETH HARO D'ARTIES

RECOPILACION ISTORICA RELACIONADA DAMB AGUESTA COSTUM-TRADICION

Eth Haro, se pronóncie «ettaru» en Arties-Garòs, Pujòlo e Castièro pera assimilacion der article «eth» ara paraula «haro», dant coma resultat fonetic ua dobla «t».

Eth mot haro ven deth latin FHARUS, qu'evolucionèc a faro e en gascon dèc haro o har.

Era hèsta deth Haro s'a celebrat des de temps immemorable eth dia 23 de junh, era net de Sant Joan, e a coma origina era celebracion dera benvenguda ath solstici d'ostiu, quan eth dia ei ben long e era net mès cuerta.

Enes pòbles que configuren eth terçon d'Arties e Garòs i a dus parçans nomentats Eth Haro, qu'ei a on tradicionaument se cremaue er arbe . Son dus endrets plaçats dehòra deth pòble, en cas de Garòs en camin deth Calvari, dempùs de cementèri, e en cas d'Arties ena pujada entath solan. Per diuèrses qüestions aguesta tradicion en Garòs se perdec e en cambi en Arties a seguit damb variacions evidentes enquias nòsti dies.

Ressenhes istoriques

Se hèm un repàs ara documentacion istorica podem díder qu'aué auem constància escrita de que se cremaue er arbe tara hèsta de Sant Joan des de aumens er an 1668. Aguesta informacion mo'la proporcione eth Libre de Capitols der an 1748, coneishut com eth *Libre de las Politicas observa lo Consell de la Vila de Arties*. En concrèt en article 9 i ditz qu'eth dia de Sant Joan Baptista se hège ua Junta a on s'efectuaue ua «colacio», un minjar entre membres deth Conselh, abitants e caperans dempùs de qu'auien «alsat», quilhat, eth «Faro», eth Haro. A compdar d'aguest capitol (an 1668) sonque se pòden beneficiar d'aguesta collacion, e de dues migères de vin, aqueri que hègen e quilhauen eth Haro eth dia de Sant Joan Baptista. D'aguest hèt se despren qu'aguesta costum ja se hège en Arties de tempsi mès antics.

la Republica de fer molcar Juntes à gastos nostres
y de Pobles Vuides y Pobills, solian juntauase Cape-
llans, Consell, y Habitants lo dia de tots Sants, y
feyan una Colacio à gastos del Be Comú, y se
posava en lo Libre dels Consols, y se repartia en
talla Comuna; ellos acustumaban fer altra Co-
lacio lo dia de Pasqua de Resurreccio, Capellans,
Consell, y Habitants à Gastos del Be Comú, altra
Junta lo dia de Carnestoltes à gastos del Be Co-
mú, altra Junta lo dia de St Joan Baptista
despuis que havian alsar lo Faro, en lo qual dia
tan solament permetien, quels Consols puguen gas-
tar dos Milenes devi tan solament, ab los qui
farán, y alsaran lo dit Faro, y si mes garten
sia à sus espensas, y volem que les sobredites Juntes
sien Carrades, y anullades per això, y pera sempre
per nosaltres, y nostres esdevenidores

Eth Haro ei documentat en un libre d'Arties escrit er an 1748, mès a on se tornerèn a copiar quauqui capítols que ja existien en un libre mès vielh. Podem saber era datacion d'aguest article e des auti que figuren ath començament perque un d'eri, eth numéro 14, ei datat de 1668.

En çò que hè referencia ara descripcion mès antica qu'auem enquiat moment deth desenvolupament dera hèsta deth Haro ei era que hec eth nòste gran literat Mossen Josep Condò Sambeat a darreries deth siècle XIX e que se publicà en catalan en bulletin num. 23 deth Centre Excursionista de Catalunya en octobre-deseme de 1896. D'aguest document se dedusís qu'a darreries deth siècle XIX eth Haro se cremaue dera següenta forma:

1. Ena primauera es dus maridats mès joeni deth pòble anauen a talhar un pin o auet qu'estarnauen deth cap mès doble enquiat miei, e enes henerècles i metien cunhs de teda e lo quilhauen en lòc a on s'aule de cremar.

2. Eth dia 23 de junh quan començaua a hèr-se de net, gessie eth senhor caperan seguit de toti es mainatges deth pòble que portauen es sues **halhes** e se n'anauen tath costat deth Haro qu'ère dehòra dera poblacion.

3. Es halhes an era madeisha forma deth Haro, damb era soleta diferéncia de qu'eth Haro ei un arbre bastant regular e es halhes son ues tames primes o branques gròsses, «boscalls», proporcionades en pes e longada ara fòrça e mesura de cada «fallaire».

4. Quan s'arriba en lòc a on ei eth Haro, es joeni metien totes es sues halhes dretes ath torn deth Haro. Ara seguida eth caperan benedie eth Haro e es halhes.

5. Un viatge benedides se metie huec ath Haro e posteriorament cada «fallaire» apropaue era sua halha ath Haro tà alugar-la damb era ahlama. Quan èren totes alugades s'escampauen pes entorns e le hègen a rodar per dessús des sòns caps.

6. Acabada era hèsta, portauen toti eth cap dera halha benedida tàs sòns uarts entà que i auesse ua bona cuelheta.

Es següenti arguments mos dan pè a plaçar en Arties aguesta descripcion dera crema deth Haro:

En relacion ara descripcion dera hèsta deth Haro hèta per Condò en 1896 ei elaborada de manèra generau tà tota era Val d'Aran sense centrar-se en un pòble en concret. Mès s'analisam toti es detalhs qu'aquiu s'arremasen podem apuntar que segurament se tracte deth Haro que se hège en Arties.

Prumèrament er emplaçament ei dehòra deth pòble, non ena plaça.

Tanben podem apreciar qu'eth Haro se quilhaua era primauera deth madeish an que se cremaue.

Tanhent as halhes, èren branques gròsses que se semblauen ath Haro (non peles de ceridèr).

Un aspècte que hè a pensar clarament en Arties ei que per transmision orau er unic pòble, exceptat Les, a on s'a hèt eth Haro en aguestes darrères generacions (uns 125 ans) ei Arties.

França, encare que diferenta en quant à la forma. Ahont més poètica y religiosa l'hem trobada és á la Vall d'Aran, hont és de la manera següent: quan arriba la primavera, los dos casats més joves del poble van á tallar un pi ó abet que asclen pel cap mès doble fins al mitj. En les esclettes, que són moltes, hi siquen tascons de teya pera que cremi més, y'l planten allà hont s'ha de cremar, sent que'l cap asclat siga per amunt, y d'això n'anomenen *haro* (far). Al primer foscant de la nit, abans de la festa de Sant Joan, surt lo senyor rector ab sobrepelliç y estola seguit de tots los minyons del poble armats ab ses falles (*halles*) y se'n va vers lo haro, que acostuma á ser fòra de la població. Les falles tenen la mateixa forma del *haro*, ab la sola diferencia de que aquet és un arbre bastant regular y aquelles són uns boscalls proporcionats en pes y llargada á la fòrça y mida de cada fallaire. Quan arriben vora l'*haro* posen tots ses falles dretes al voltant d'ell, y, descobrintse la testa, miren ab devoció al sacerdot, qui dona la benedicció á l'*haro* y falles. Benehit que és, peguen foc al *haro*, que s'encén com la palla, y, agafant quiscun sa falla, l'encén á la flama seva, que ja comença á enllumenar l'entorn. Quan tots les tenen enceses, s'escampen per aquells voltants, y, saltant de roca en roca, fan rodar la falla encesa per demunt de sos caps. A qui no ho hagi vist may, li semblaria que són dimonis escapats del infern, majorment si s'esqueyen en algun punt des d'hont se veuen set ó vuyt pobles. Acabada la festa, porten tots lo cap de la falla á sos horts para que, com á beneyta que és, hi tinguin millor cultita.

Un aute hèt que mos pòrt a pensar qu'ei Arties ei qu'ena òbra Era isla des Diamants (1914) Condò explique com serie era hèsta de Sant Joan ena Val d'Aran imaginària qu'aquiu descriu, e en aqueth apartat en concrèt ditz literaument «qu'auien d'atraucessar eth pònt deth Garona tà anar entà on ère quilhat eth Haro».

—Si qu'ac sabi. Mès tabé sabi qu'aqueri martíris bous an hèt un sant; è jou tabé boui arribá a èste sant p'et madech camin.

Et P. Anton lou countradís ua estouna; mes, en béis que ét sabié tourná resposta as súes countradiccions, pensèc que poudísse èste'r bieu de Diéu que cridáue, ta't son sagrat Ministèri, ar hilh det que aué estat quèfe, èncára n'ère, dera gent d'aqueries d'ùes isles que counechém.

Entretant arribèc et bintatrés de junh, díá dera hèsta des hálhes. A bouca de nét, en aué soupat, touti's mainatjes dera isla, acoumpanhádi des quate franciscás è de casí tota'r'au-ta gent, passèren et pont de Garouna è s'en anèren t'aoun ère quilhat er hárou. Et P. Anton anáue rebestit det suhrepelhís è estola, iaute frare pourtáue'r cauderéta der'aigoua-senháda tam er hisóp è's mainatjes pourtáuen touti'r'hálha en cotch.

En arrihán pouestou, quilhèren es hálhes at tour der hárou, e't P. Anton, tam es oura-cious de roubrica, i héca a bachára benediccioun det cèu, è despus caleren houéc en hárouo En èste ben alamat, touti's mainatjes i-apuntèren er'hálha t'alugá-la, è despus se l'hèjen a roudá p'et dessus det cap, en tout hè roundeu at tour der hárouo.

CONCLUSION SUS ERA EVOLUCION DERA HÈSTA DETH HARO

1) En quina epòca se talhe e se quilhe eth Haro?

Sègle XVII (1668). Se talhe e se quilhe en horat eth dia de Sant Joan Baptista.

Sègle XIX (1896). En aguesti tempsi se talhe e se place en lòc ena primauera (mesi de mai – junh).

Sègle XX (Prumèr quart – enquia aué en dia). Se talhe e se quilhe ena primauera (normaument en mes de junh).

2) Qui s'encuede de quilhar-lo e a on?

Sègle XVII (1668). Se n'encueden es vesins deth pòble, a qui se les pague eth minjar e eth vin. Se met en lòc acostumat.

Sègle XIX (1896). Es dus maridats mès joeni deth pòble hèn a quèir eth pin o er auet e lo quilhen en lòc acostumat.

Sègle XX (Prumèr quart – enquia aué en dia). Ei talhat e quilhat pes joeni deth pòble (Comission de hèstes) en parçan nomentat «eth Haro».

3) Rituau que se seguís entà cremar eth Haro

Sègle XVII (1668). Non n'auem constància.

Sègle XIX (1896). Se pòrtent halhes. Quan s'arriba en lòc a on ei eth Haro, es joeni meten totes es sues halhes dretes ath torn deth Haro. Ara seguida eth caperan benedie eth Haro e es halhes.

Un viatge benedides, se met huec ath Haro e posteriorament cada «fallaire» apropaue era sua halha ath Haro tà alugar-la damb era sua ahlama. Quan èren totes alugades s'escampauen pes entorns e le hègen a rodar per dessús des sòns caps.

Sègle XX (Prumèr quart – enquia aué en dia). Sonque se creme eth Haro. Ara seguida se hè a quèir e Dempús se rossègue pes carrers deth pòble e s'i saute per dessús (aguestes darrères decades s'i lance gasòil tà que creme mès).

